



Jačanje vladavine zakona: Uloga organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini

Elma Demir

Pravda za koga?

Bosanskohercegovački pravosudni sistem karakterišu razne manjkavosti: ograničen pristup pravdi, komplikovane i neusklađene procedure i pravne prakse, korupcija i nedostatak ljudskih i finansijskih resursa koji je rezultat lošeg planiranja. Najnoviji Izvještaj EU o napretku potvrđuje ovu tvrdnju implicirajući da su pravosudne institucije u BiH spore, skupе, i često pristrasne i diskriminatore. Nedostatak informacija ograničava pristup pravdi, jer osnovne informacije o pravima i pravnim procedurama nisu lako dostupne. Briga za korisnike sudova i tužilaštava nije na odgovarajućem nivou. Ekonomski troškovi pravosudnih procedura u većini slučajeva ometaju pristup i mnogi građani ne mogu čak ni pokrenuti pravni proces, a kamoli ga dovesti do kraja.

U takvom jednom sistemu, široka rasprostranjenost korupcije nije iznenadujuća. Izvještaji o korupciji Transparency Internationala (TI) svake godine smiještaju pravosude među najkorumpiranije sektore u Bosni i Hercegovini. Na pravosudni sistem, uopšeno, gleda se kao na mrežu koja hvata male ribe, ali koju velike ribe lako puderu. Stoga ne iznenadjuće nizak nivo javnog povjerenja u pravosudne institucije. U nedavno provedenom istraživanju sa uzorkom od 1000 građana, USAID-ov Projekat razvoja sektora pravosuda nalazi da 45% ispitanika vjeruje da sudije i tužioци donose odluke pod utjecajem političkih pritisaka, korupcije ili usluge poznanicima, dok 61% ispitanika smatra da pravosude treba postati nezavisnije.

Kao rezultat toga, obični građani samo uz velike poteškoće, ako uopšte, mogu zaštiti i koristiti svoja prava, iako su odredbe o različitim pravima velikodušno uključene u zakonski okvir zemlje. Ostvarivanje tih prava, posebno kada se radi o siromašnim i uskraćenim društvenim grupama, ostaje ograničeno jer problemi sektora pravosuda nesrazmjerno češće poguđaju siromašne.

Zašto reforme nisu dovele do željene promjene?

Od završetka rata u Bosni i Hercegovini, lokalni i međunarodni akteri ulažu velike napore na uspostavljanju strukturalnih i proceduralnih mehanizama koji bi trebali potaknuti učinkovitost pravosuđa i

uspstaviti vladavinu zakona u zemlji. Poduzete reforme sektora pravde rezultirale su povećanjem efikasnosti i profesionalizma u pravosuđu. I pored toga, na dnevnom redu ostaje mnoštvo problema, koji prijete potkopavanju uspješnih dijelova reforme. Većina reformi nije rezultirala stvarnim promjenama u životima ljudi, zbog toga što je pravosuđe propustilo da djeluje u interesu naroda kome treba da služi. Do danas, pravosude u cjelini je slabo u poređenju sa drugim granama vlasti i nema razumijevanje i podršku naroda.

Strategije rješavanja i reforme neefikasnog pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini dokazale su se kao teško provodive. One se fokusiraju na tradicionalni pristup: jačanje ovlasti sektora pravde nad izvršnim sektorom, povećavanje efikasnosti procedure, poticanje bolje koordinacije među pravosudnim institucijama, razvoj jakih pravila i kriterija za izbor sudija i tužilaca, itd. Iako je takav pristup važan i potreban, ocjene reformi sektora pravde u mnogim zemljama pokazale su da nije dovoljan i da mu je potrebna dodatna strategija koja na razvoj sektora pravde djeluje na osnovu pritska "odozdo", da bi se njegovi ciljevi podudarili sa lokalnim prioritetima i potrebama. Dakle, reforme pravde u BiH propale su zbog toga što se fokusiraju na administraciju i procedure: one pokreću institucionalne promjene, ali često ne mijenjaju odnose moći niti uzimaju u obzir potrebe običnih građana. Potrebna je nova strategija koja "uključuje izgradnju zdravog odnosa između države i društva, tako što društvene aktere i pojedinačne građane opunomoćuje da obavežu vladu na zagovaranje vladavine zakona i ispunjavanje obećanja."¹

Učešće civilnog društva kao put naprijed

Razvojna praksa i studije ukazuju na to da angažovanje građana, organizacija civilnog društva i medija u pravosuđu može dovesti do značajnog napretka u efikasnosti i učinkovitosti pravosudnih institucija i funkcionera. Oblici takvog angažmana civilnog društva mogu biti od javnih demonstracija, protesta, kampanja javnog zagovaranja, istraživačkog novinarstva, parnica u zaštiti javnog interesa, pa do učešća u budžetiranju, praćenja javnih rashoda, nadzora pružanja javnih usluga, besplatne pravne pomoći, itd. Ove aktivnosti i

¹ McIlvain, Ashley. „Toward a more sustainable democracy: Public Participation in Justice Sector Reform.“ [Prema održivoj demokratiji: Učestvovanje javnosti u reformi sektora pravde]. Magistarski rad iz prava i diplomacije. Tufts University, 2005



Fond otvoreno društvo BiH pokrenuo je Program podrške istraživanjima u oblasti javnih politika početkom 2004. godine. Osnovni cilj programa je unapredjene istraživanja i analize javnih politika kako bi se potaknuto argumentovani dijalog i razvio takav način donošenja odluka u oblasti javnih politika koji će počivati na relevantnim informacijama i realnim opcijama.

Program obuhvata edukaciju iz oblasti istraživanja javnih politika, stipendije za istraživanje i mentorstvo u toku istraživanja. Do sada je, u okviru ovog programa, stipendirano 73 istraživača.

Sva istraživanja su dostupna na www.soros.org.ba.

mehanizmi se obično definišu kao društvena odgovornost. Empirijsko istraživanje pokazuje da društvena odgovornost, posebno kada je institucionalizirana, može proizvesti značajne rezultate u radu (npr. veća učinkovitost, uvođenje korektivnih mjer) i procesima (npr. institucionalne promjene i promjene u ponašanju i odnosu).

Važnost društvene odgovornosti prepoznata je u Bosni i Hercegovini. Strategija reforme sektora pravde (SRSP) - ključni strateški dokument koji sa država aktivnosti i mjere reforme za sve institucije u sektoru pravde u zemlji - uključuje mjerne reforme za inkluziju organizacija civilnog društva u procese odlučivanja, praćenja i provođenja. Međutim, iako Strategija postavlja temelje za veće učešće aktera civilnog društva sa ciljem unapređenja društvene odgovornosti u pravosuđu, ona ne sadržava jasne mjerne takvog sudjelovanja niti definije mehanizme društvene odgovornosti. U ovom slučaju, Strategija uključuje jedinstvenu mjeru: "Ispitati modalitete aktivnijeg angažmana NVO sektora u praćenju rada sektora pravde u BiH.". Akcioni plan za provođenje Strategije za reformu Sektora pravde u BiH, koji sadrži detaljnije upute za aktivnosti reforme, uključuje četiri aktivnosti reforme unutar gore definisane mjerne reforme:

1. primjena pozitivnih iskustava pravosudnih institucija kojima se promoviše veća saradnja civilnog društva i pravosuđa;
2. omogućiti institucijama civilnog društva da prate sektor pravde i sudske procese uključujući omogućavanje pristupa sudskem postupcima, kao i mjestima držanja osumnjičenih i osobama lišenih slobode;
3. obezbijediti kontinuirane aktivnosti na ukazivanju na prava svih strana u postupku;
4. uspostava sistema grantiranja organizacija civilnog društva koje bi bile u skladu sa strateškim prioritetima ministarstava pravde i pravosudnih institucija.

Povođenje ovih aktivnosti reforme bilo je jako ograničeno u protekle tri godine. Do sada je us-

postavljen samo jedan instrument u Ministarstvu pravde BiH, u decembru 2009. godine: *Memorandum o uspostavi mehanizama za praćenje i procjenu provođenja Strategije reforme Sektora pravde u Bosni i Hercegovini*, omogućuje bazu za učestovanje pet organizacija civilnog društva² u praćenju i izveštavanju o provođenju SRSP-a. Pored toga, Ministarstvo pravde BiH vrši redovne konsultacije sa NVO-om o predloženim zakonima na državnom nivou i uključuje različite NVO-e u svoje aktivnosti strateškog planiranja, kroz radne grupe za izradu strateških planova i propisa, kao što su: Strategija za brigu o korisnicima sudova u BiH, Strategija za rad na predmetima ratnih zločina i Strategija transicijske pravde. U drugim slučajevima, posebno na nižim nivoima vlasti, inkluzija civilnog društva se vrši povremeno ili nikako.

Shvatajući važnost pravosuđa u zaštiti građanskih prava, civilno društvo je pokrenulo različite aktivnosti i projekte koji su trebali povećati transparentnost i učinkovitost pravosuđa. Te inicijative za društvenu odgovornost su već rezultirale poboljšanim pristupom pravdi. Mnoge NVO su odralile ogroman posao tamo gdje u sektoru pravde nedostajalo inicijative: na polju besplatne pravne pomoći, medijacije, podizanja javne svijesti i procesuiranja ratnih zločina.

S druge strane, učešće civilnog društva koje se fokusira na jačanje odgovornosti osoblja i institucija sektora pravde, kao što je praćenje, nadzor, te učestovanje u odlučivanju i budžetiranju, u početnoj je fazi. Ono što nedostaje je sveobuhvatan civilni nadzor nad sudovima i tužilaštima, koji bi mogao dovesti do snažnijeg građanskog zahtjeva za transparentnosti i odgovornosti. Potrebno je redovno i kontinuirano praćenje određenih sudova i tužilaštava, kao i određenih slučajeva, da bi se učinkovito nadzirala korupcija, zloupotreba ovlasti i politički pritisci. Osim toga, ne postoji ni sistematsko praćenje izbora, imenovanja i disciplinskih mjera sudija i tužilaca od strane civilnog društva. Navedeno je jako važno, jer pruža sredstvo za zagovaranje inkluzije marginaliziranog stanovništva u sistem pravde i eliminaciju korupcije. Kako ključni problem u BiH nije postojanje pravosudnih standarda nego nedostatak njihovog provođenja u praksi, eksterni javni nadzor nad pravosudnim institucijama i procedurama od ključne je važnosti.

Učestovanje nevladinih organizacija u budžetiranju unutar pravosuđa BiH (uključujući aktivnosti izrade budžeta, praćenja javnih rashoda i analize/kritičke ocjene budžeta) se ne sprovodi. Priprema i praćenje pravosudnog budžeta je komplikovana zbog činjenice da postoji 14 pravosudnih budžeta, zbog toga što izvršne grane vlasti imaju jak utjecaj na to kako će ti budžeti izgledati, jer izvršne i pravosudne institucije

² Asocijacija za demokratske inicijative, Helsinski komitet za ljudska prava BiH, Vaša prava BiH, Kancelarija za ljudska prava Tuzla i Centar za civilne inicijative.

Grafikon 1: Aktivnosti organizacija civilnog društva u sektoru pravde

Podrška svjedocima u suđenjima rat.zloč.

Edukacija i podizanje svijesti

Provođenja istraživanja i analiza

Participatorno budžetiranje

Učešće u donošenju odluka


Pružanje usluga medijacije

Pružanje besplatne pravne pomoći

Zagovaranje procesuiranja ratnih zločina

Dostavljanje podataka sudovima za...

Praćenje rada institucija i izvještavanje





ne slijede ustanovljene finansijske propise i imaju različite načine izvještavanja u različitim jurisdikcijama. Najzad, učešće civilnog društva vezano za vladavinu zakona ostaje sporadično i nesinhronizovano što umanjuje korist od takvog djelovanja.

Spremnost na saradnju

Rezultati ispitivanja provedenog u cijeloj BiH o inicijativama za društvenu odgovornost u sektoru pravde BiH³ pokazuju da su institucije sektora pravde spremne na saradnju sa civilnim društvom. Međutim, obje strane se slažu da je prvo potrebno ispuniti preduslove za efikasnu saradnju: jer nedostaje povjerenja i dijaloga između građanskog i pravosudnog sektora. Također je prisutna i nesigurnost oko mogućih mehanizama koji bi pokretali tu saradnju. Sudovi smatraju da bi se bolja saradnja mogla inicirati kroz češću komunikaciju između sudova i NVO-a, kroz bolju i pravovremenu razmjenu informacija, te kroz uspostavljanje partnerskih odnosa. Prema sudovima, partnerski odnosi mogli bi se stvoriti kreiranjem zakonskog okvira za učešće civilnog društva u sudovima i njegovom realizacijom u praksi kroz provođenje zajedničkih aktivnosti. Druge institucije sektora pravde nalaze da bi se građanski angažman u pravosuđu mogao unaprijediti kroz razvoj uzajamnog povjerenja, dijaloga, bolje razmjene informacija i radne sinergije tamo gdje se ciljevi preklapaju, da bi se ograničena sredstva efikasnije koristila. Učešće civilnog društva može se poboljšati i kroz bolju primjenu propisa o javnim konsultacijama i SRSP-a. NVO-i i sindikati smatraju da obje strane, civilni sektor i pravosudne institucije, trebaju vjerovati jedna drugoj i međusobno se smatrati partnerima, a ne suprotnim stranama. Posebno se pravosudne institucije trebaju otvoriti za kontakt i saradnju sa NVO-ima, koristiti stručnost koju NVO-i posjeduju na određenim područjima i ozbiljnije razmatrati inicijative pokrenute od strane NVO-a. Pravosudne institucije trebaju dostavljati tražene podatke i objašnjenja, češće i spremnije komunicirati sa građanima, medijima, sindikatima i NVO-ima i poštovati zakone o slobodi pristupa informacijama. S druge strane, NVO-i se trebaju profilisati za rad u pravosuđu, postati transparentniji u svom radu, te informisati i uključiti pravosudne institucije u svoje aktivnosti. Nadalje, NVO-i trebaju biti studioznije i analitičnije u pristupanju i istraživanju konkretnih pravosudnih pitanja..

Preporuke

Učešće u kreiranju javnih politika

1. Proširiti učešće javnosti u procesima odlučivanja i konsultacijama na državnom nivou.

Ministarstvo pravde BiH treba raditi na provođenju širih javnih konsultacija, narocito na poljima od

posebnog interesa za NVO, kao što su: besplatna pravna pomoć, medijacija, pristup pravdi itd, kao i potpisivati sporazume sa različitim NVO-ima (koje rade u djelokrugu svojih različitih ovlaštenja) da bi zajedno vršili konsultacije u izradi pravnih propisa, kao što predviđaju Pravila o konsultacijama. Nadalje, u svojim procesima strateškog planiranja, Ministarstvo pravde BiH treba osigurati šire učešće javnosti. Uz to, u sklopu planiranih izmjena Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (VSTV), Ministarstvo pravde BiH treba vršiti opširnije javne konsultacije o prijedlogu tog zakona i institucionalizirati instrumente za učešće civilnog društva, a posebno u okviru VSTV.

2. Razviti i uključiti u Strategiju za reformu sektora pravde BiH (SRSP) jasne mjere koje se odnose na civilno društvo.

Ministarstvo pravde BiH treba pokrenuti izmjene Akcionog plana SRSP-a vezano za učešće civilnog društva u pravosuđu i uključiti mјere predložene u ovom radu. Institucije trebaju ubrzati provođenje aktivnosti koje se odnose na učešće organizacija civilnog društva.

3. Kreirati i primjenjivati mehanizme za učešće javnosti na entitetском i kantonalm nivou.

Ministarstva pravde na entitetском i kantonalm nivou trebaju unijeti izmjene u svoje Pravilnike o internim procedurama da bi se institucionalizirali instrumenti za učestvovanje građana u njihovom radu, posebno kada se radi o javnim konsultacijama i uključivanju građanskih interesnih grupa u radne grupe odgovorne za izradu propisa. Uz to, ta nova pravila trebaju sadržati jasne mјere finansiranja, sankcionisanja, ocjenjivanja i praćenja, da bi se osigurala njihova primjena u praksi. Opšte javne konsultacije potrebno je održavati kada se radi o propisima koji se bave pitanjima koja su od posebnog značaja za NVO, kao što su: besplatna pravna pomoć, medijacija, pristup pravdi i sl..

4. Promicati javne konsultacije u cijeloj zemlji.

Ministarstvo pravde BiH, u saradnji sa entitetskim i kantonalnim ministarstvima pravde, moglo bi pokrenuti promociju postojećih mehanizama konsultacije u cijeloj zemlji. Ta kampanja bi se mogla provesti sa NVO-ima kao partnerima.


5. Pokrenuti reviziju etičkih kodeksa za pravosudno osoblje, procedura suda i tužilaštva, te u taj proces uključiti javnost.

Ministarstva pravde trebaju pokrenuti izmjene Akcionog plana SRSP-a i u njega ugraditi mјere revizije etičkih kodeksa i procedura pravosudnih institucija. Proces revizije treba uključiti konsultacije sa javnošću, sa ciljem poticanja boljeg pružanja usluga i smanjenja korupcije.


6. Sakupljanje pravnih i političkih analiza u sektoru pravosuđa.

Mreža pravde u BiH, a po-

Grafikon 2: Interes za razvoj bolje saradnje sa NVO



Ostale pravosudne institucije



³ Ovaj rad predstavlja kraću verziju analize javne politike "Društvena odgovornost pravosuda u Bosni i Hercegovini."

Od 2009. godine **Elma Demir** je projektni menadžer i analitičar u nevladinoj organizaciji Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) koja djeluje u oblasti sektora pravde već dugi niz godina, te koordinira rad Mreže pravde u BiH koja okuplja 57 nevladinih organizacija. Prethodno je radila kao istraživač/analitičar u Parlamentarnoj skupštini BiH, NATO misiji u BiH, i Dartmouth univerzitetu u SAD-ima kao asistent na predmetima iz oblasti istraživanja i akadem-skog pisanja, kao i pri Institutu za zaštitu informacione infrastrukture pri Dartmouth-u. Elma je takođe učestvovala kao konsultant i istraživač na većem broju projekata nevladinih organizacija, političkih partija, sindikata i javnih institucija, te je provela i napisala veći broj istraživanja iz oblasti javnih politika. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu na Odsjeku politologije, te trenutno završava svoj magisterij na Dartmouth univerzitetu (SAD) iz globalizacijskih studija.

sebno njena internet stranica, predstavlja vrijedan izvor na kome se različite pravne studije i analize mogu sakupiti, objaviti i predstaviti interesnim grupama u sektoru pravde.

Učešće u budžetiranju

7. Institucije sektora pravde trebaju pripremati i izvršavati budžet u skladu sa usvojenim finansijskim propisima, tj. programirati budžete. Ova mjera je važna ne samo za učešće civilnog društva u budžetiranju nego i za ukupnu učinkovitost i efikasnost sektora pravde.

8. Provoditi javne konsultacije o budžetima u sektoru pravde. Ministarstva pravde trebaju koristiti javne konsultacije kao mehanizam za učešće građana u procesima izrade i usvajanja budžeta, posebno u fazi prije slanja prijedloga budžeta ministarstvima finansija.

Praćenje i ocjenjivanje javnih politika i pružanja usluga

9. Uspostaviti formalne procedure za pregled izvještaja o praćenju SRSP koje prepremaju NVO. U Akcioni plan SRSP-a uključiti obavezu razmatranja svake preporuke koju daju NVO-i, uz dodatnu obavezu institucija pravde da obrazlože razloge neuvrštanja pojedinih preporuka u Akcioni plan SRSP-a.

10. Proširiti aktivnosti praćenja SRSP-a od strane NVO-a. Pozvati dodatne NVO-e koji posjeduju odgovarajuće kapacitete, a posebno profesionalna udruženja, da učestvuju u aktivnostima praćenja i izveštavanja.

11. Provesti ispitivanje javnosti o sprovodenju SRSP-a. Ministarstvo pravde treba sprovesti ispitivanje u cijeloj zemlji o provođenju SRSP-a da bi se izmjerila učinkovitost provedenih reformi, te dobili upute za buduće prioritete.

12. Pokrenuti aktivnosti eksternog nadziranja pravosuđa. NVO-i trebaju pokrenuti aktivnosti praćenja i ocjenjivanja koje se odnose na sudske procese i rad tužilaštava, kao i kontinuirano praćenje izbora, imenovanja i disciplinskih mjera sudija i tužilaca.

Podizanje javne svijesti o pravima građana i javnim uslugama

13. Razviti strateške planove za promicanje građanskih prava i pravnih mehanizama. Institucije pravde trebaju pokrenuti opsežne kampanje javnog zagovaranja o konkretnim pravima i zakonskim mehanizmima njihove zaštite. Pored informacija u medijima, potrebno je uključiti dostupnije informacije na internet stranicama i u prostorijama institucija pravde. Takve bi kampanje mogle uključivati NVO-e kao partnerne.

14. Izmijeniti formalni sistem obuke sudija i tužilaca da bi se omogućilo NVO-ima da vrše obuku. Obuke koje NVO-i vrše u svojim do-

menima, kao što su ljudska prava, medijacija, besplatna pravna pomoć, zakon o zaštiti okoliša itd, trebaju postati dio formalnog sistema obuke sudija i tužilaca. Uz vršenje obuke, NVO-i mogu učestvovati u edukaciji pravosudnog osoblja i kroz dostavu materijala ili instruktora. Osim običnih NVO-a, u sistem je potrebno uključiti i profesionalna udruženja, advokatske komore i pravne fakultete.

Pružanje javnih usluga od strane organizacija civilnog društva

15. Usvojiti okvirni državni zakon o besplatnoj pravnoj pomoći i ugraditi NVO-e kao pružitelje pravne pomoći. Nedostajuća legislative o besplatnoj pravnoj pomoći, a posebno okvirni državni zakon, trebaju biti usvojeni što je prije moguće. U skladu sa međunarodnim standardima i obavezama BiH na osnovu potpisanih konvencija, NVO, uključujući profesionalna udruženja i pravne fakultete, trebaju biti uključeni u zakon kao pružatelji pravne pomoći.

16. Provesti aktivnosti SRSP-a koje se odnose na medijaciju. Provođenje mjera reforme iz SRSP-a stalno se odgađa. Tu je praksu potrebno promijeniti i pokazati ozbiljno zalaganje za medijaciju kroz njenu promociju i dodjelu potrebnih finansijskih sredstava. Potrebno je uložiti poseban trud u vršenje usluga medijacije u zajednicama širom zemlje i razvoj kapaciteta nosilaca pravosudnih funkcija za promociju i provođenje medijacije.

17. Razviti državnu kampanju za promociju medijacije. Ministarstva pravde i sudovi trebaju razviti i omogućiti opsežnu promotivnu kampanju o medijaciji.

18. Uključiti medijaciju u Strategiju za rješavanje neriješenih sudskih slučajeva. Ova Strategija treba dati značajnu ulogu medijaciji u rješavanju neriješenih predmeta, a Udruženje medijatora BiH treba biti uključeno u Strategiju kao medijator. Potrebno je obezbijediti finansijska sredstva za provođenje aktivnosti medijacije.

19. Razviti opsežan program stažiranja u sudovima i tužilaštvo. Ministarstva pravde u saradnji sa pravosudnim institucijama trebaju razviti i sprovesti opsežan program stažiranja, koji će predstavljati institucionaliziran način učestovanja studenata prava i volontera u rješavanju neriješenih predmeta i sudskih kašnjenja.

20. Kreirati mreže civilne podrške za sudove i tužilaštvo. Ministarstva finansija, u saradnji sa pravosudnim institucijama i NVO-om, trebaju pokrenuti stvaranje mreža podrške civilnog društva koje će pružati podršku sudovima i tužilaštvo u njihovom radu. Ove građanske mreže trebaju se bazirati na problemima ili postojećim potrebama (tranzicijska pravda, korupcija, rad, organizovani kriminal, trgovina ljudima itd).